

## **Poštovani poreski obveznici,**

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) je početkom 2018. godine pustila u upotrebu novu poresku aplikaciju koju će koristiti poreski službenici, kao i posebnu aplikaciju e-portal za poreske obveznike, koja je razvijena radi elektronskog pružanja usluga poreskim obveznicima. Ovim je potvrđeno da UIO prati stalni napredak informatičkih tehnologija na svim nivoima, a posebno na uspostavljanju novih vrsta korisničkih usluga, tako da poreski obveznici putem interneta imaju priliku ostvarivati svoja prava na jednostavan i siguran način.

Upravni odbor UIO je na 25. sjednici, održanoj 6. novembra 2017. godine, usvojio izmjene Pravilnika o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH, čime je obligatorno regulisano elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu. Ove izmjene objavljene su u „Službenom glasniku BiH“, broj: 85/17 od 1. decembra 2017. godine.

Preduslov za elektronsko podnošenje PDV i PDA prijava je registracija korisnika elektronskih usluga UIO. Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) je 3. januara 2018. godine započela registraciju po službenoj dužnosti velikih obveznika indirektnih poreza koji ovaj status imaju u skladu sa Odlukom o

određivanju velikih obveznika indirektnih poreza („Službeni glasnik BiH“, broj: 84/17), a ostali obveznici indirektnih poreza biće registrovani za elektronske usluge nakon što UIO dostave prijavu za registraciju. Elektronsko podnošenje poreskih prijava biće na dobrovoljnoj osnovi od poreskog perioda januar 2018. godine, a obavezno podnošenje predviđeno je od poreskog perioda januar 2019. godine.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) sigurna je da je ovim otvoreno novo poglavlje u komunikaciji sa poreskim obveznicima, te da će na obostrano zadovoljstvo elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu, već od poreskog perioda januar 2018. godine, biti podržano od većine poreskih obveznika.

Korišćenjem elektronskih usluga UIO, poreski obveznici moći će na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. Imaće pristup svojim podacima na e-portalu u svakom trenutku, prije svega, podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza i podacima sa poreske kartice, tako da mogu vidjeti sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate i sl.

U želji da će e-portal u sklopu nove poreske aplikacije ispuniti sva vaša očekivanja, pozivamo vas da budete sa nama od samog početka, te da se što prije registrijete za elektronske usluge UIO, kako biste već od 1. februara 2018. godine elektronski podnosili svoje PDV i PDA prijave.

Registracija korisnika elektronskih usluga UIO vrši se u skladu sa odredbama Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO, koje je objavljeno u „Službenom glasniku BiH“, broj: 85/17 od 1. decembra 2017. godine.

E-portalu možete pristupiti preko javne veb-adrese, tako što u web browser (Internet Explorer, Google Chrome ili Mozilla Firefox) upišete sljedeću adresu: <http://www.new.uino.gov.ba/bs/e--PDV>, nakon čega pratite instrukcije na navedenoj stranici.

U nastavku, otvorice se prozor sljedećeg izgleda:

registrujte se ovdje'."/>

Dobrodošli na Portal za poreske obveznike

Ako ste već registrovani za Portal, Unesite korisničke podatke u polja na desnoj strani

**Registruj se**

Za novu registraciju ili prvo prijavljivanje, [registrujte se ovdje](#)

Prijava

Korisničko ime: PbQZDihq7

Lozinka:

Jezik: Bosanski

Prijava

Ako ste već registrovani za pristup e-portalu, u desnom dijelu, ispod „Prijava“, potrebno je unijeti pripadajuće korisničko ime i lozinku, te izabrati jezik na kojem želite koristiti e-portal, nakon čega ćete biti upućeni na glavnu stranicu ovog portala za registrovane korisnike.

Ukoliko niste registrovani kao korisnik elektronskih usluga UIO, potrebno je da odgovorno lice u poreskom obvezniku, tj. budući primarni korisnik elektronskih usluga, klikne na link **registrujte se ovdje**, koji stoji u donjem

lijevom uglu, ispod riječi „Registruj se“. Nakon klika na link za novu registraciju primarnog korisnika, otvorice se prozor kao na slici ispod.

Bosanski Hrvatski Cрпски English

**Poreski obveznik**

Identifikacijski broj *	<input type="text"/>	E-pošta	<input type="text"/>
JIB *	<input type="text"/>	Web stranica	<input type="text"/>
Naziv kompanije *	<input type="text"/>	Broj telefona	<input type="text"/>
Alternativna adresa	<input type="text"/>		

**Direktor / Ovlaštena osoba**

Prezime *	<input type="text"/>	Lice je strani državljanin <input type="checkbox"/>
Ime *	<input type="text"/>	Datum rođenja <input type="text"/>
JMB direktora *	<input type="text"/>	Broj pasoša <input type="text"/>
E-mail direktora *	<input type="text"/>	
Broj telefona	<input type="text"/>	
Direktor adresa	<input type="text"/>	

  
Osyeži

Number from the picture above

Nakon što uspešno snimite ovaj formular, dobijete njegov sadržaj u obliku PDF fajla sa izjavom o korištenju elektronskih usluga UIO. Taj fajl treba da odštampate, potpišete i ovjerite službenim pečatom, te pošaljete poštom ili dostavite neposredno Grupi za informacione tehnologije u Regionalnom centru prema vašem sjedištu. Regionalni centri se nalaze na slijedećim adresama:  
- RC Banja Luka, Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka  
- RC Mostar, Rodoč bb, 88000 Mostar  
- RC Sarajevo, Zmaj od Bosne 47b, 71000 Sarajevo  
- RC Tuzla, Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla  
Kad UIO primi potpisani i ovjeren dokument i nakon što ovlaštena osoba izvrši odgovaraće provjere i odobre vašu registraciju, osoba navedena kao ovlaštena osoba će na email adresu primiti korisničke podatke za pristup portalu.

[Nazad](#)

U gore prikazanom obrascu, podnositelj zahtjeva treba da istinito i tačno upiše podatke koji se od njega traže. Polja koja su označena zvjezdicom su obavezna za unos. Po završetku unosa podataka u formu, korisnik treba da klikne na dugme „Sačuvaj“.

Zbog zaštite sistema od mašinskih botova, koji su u stanju da automatski generišu veliki broj zahtjeva i zaguši saobraćaj prema serveru, ova

stranica ima implementiran captcha mehanizam provjere, koji zahtijeva od korisnika da unese odgovor na pitanje koje se nalazi na slici prikazanoj ispod polja za unos opštih informacija. Bez ispravnog odgovora na captcha pitanje, sistem ne dozvoljava da zahtjev bude sačuvan u bazi.

Bitno je istaći da se podaci koji su unijeti u zahtjev validiraju veb-servisom, koji vrši provjeru da li kombinacija unijetog identifikacionog broja poreskog obveznika i JMB-a direktora/ovlaštene osobe odgovara podacima koji se nalaze u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza. Ukoliko to nije slučaj, sistem neće dozvoliti podnošenje zahtjeva i podnositelj će o tome biti obaviješten porukom na ekranu.

Nakon što je zahtjev provjeren i proglašen validnim, generiše se .pdf dokument u kojem se nalazi formular sa unijetim podacima i Izjava o prihvatanju uslova korišćenja elektronskih usluga UIO, a u skladu sa Uputstvom o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO. Korisniku je jasno naznačeno koji su dalji koraci u postupanju i njegove obaveze do dobijanja prepristupnih parametara.

*Nakon podnošenja zahtjeva, otvorice se popunjenoj verziji formulara i Izjave o prihvatanju uslova korišćenja elektronskih usluga UIO. Ovaj dokument potrebno je odštampati, potpisati i ovjeriti svojim pečatom i predati lično ili putem pošte na adresu Grupe za informacione tehnologije u Regionalnom centru prema vašem sjedištu. Nakon što nadležna grupa zaprili ovaj dokument, provjeri ispravnost, a zatim i odobri, podnositelj zahtjeva će na e-mail adresu odgovornog lica, koja je navedena u zahtjevu, dobiti prepristupne parametre za logovanje i link ka e-portalu koji će ga odvesti na stranicu za prvo logovanje, na kojoj će morati da promijeni lozinku prije nego što se prvi put uloguje na e-portal!*

The screenshot shows the header of the e-Porezi portal. It features the logo of the Ministry of Finance of the Republic of Bosnia and Herzegovina. The top menu includes links for "Poreske prijave", "Računovodstvo", "Moji e-Porezi", "Upravljanje pristupom portala", and "O portalu za poreske obveznike". A welcome message "Dobrodošli na Portal za poreske obveznike" is displayed. On the right side, there are icons for "Prijavljen kao" (logged in as), "Akcizni obveznik, 9876543210987", and "Odjava" (Logout). Below these are links for "Nova obavještenja: 0" and "Novi dokumenti: 0".

U gornjem desnom uglu u padajućem meniju nalazi se informacija o poreskom obvezniku u čije ime se pregleda e-portal. Imajući u vidu činjenicu da se registracija za pristup e-portalu radi na nivou osobe, jasno je da jedna osoba može imati vezu prema više poreskih obveznika, te će samim tim ovaj padajući meni služiti za izbor poreskog obveznika u čijem kontekstu korisnik želi da radi u aplikaciji.

This screenshot shows the dropdown menu for selecting a secondary user. The menu is titled "Prijavljen kao" and lists three options: "Akcizni obveznik, 9876543210987", "PDV Obveznik, 876543210987", and "nja: 0". Below the menu, it says "Novi dokumenti: 0". The background of the page is light blue, and the "e-Porezi" logo is visible on the left.

Ispod padajućeg menija, korisnik e-portala ima informaciju o tome koliko novih obavještenja i dokumenata ima i klikom na njih može da ide u formu za pregled.

## ZAHTEV ZA REGISTRACIJU SEKUNDARNOG KORISNIKA

The screenshot shows the "ZAHTEV ZA REGISTRACIJU SEKUNDARNOG KORISNIKA" section. The header and menu are identical to the previous screenshots. The main content area contains a form for registering a secondary user. At the bottom of the form, there is a link "Dobrodošli na Portal za poreske obveznike" and a button "Zamjeri korisnika".

Primarni korisnik ima mogućnost da kreira i pregleda listu svojih sekundarnih korisnika klikom na stavku „Moji sekundarni korisnici“, nakon

koje mu se prikazuje forma predstavljena na slici ispod.

Prijava | Prijavljen kao: Akcioni obveznik, 9876543 | Odjela: Nova obavještenja: 0 Novi dokumenti: 0

Prijava | Rāčunovodstvo | Moji e-Porezi | Upoznavanje pristupom portala | O portalu za porezne obveznike

Upravljanje korisnicima

Korisničko ime:  Uloga:  Pretraživanje:  Klikni na "Pretraživanje" za pretragu korisnika. Resetovanje:  Klikni na "Resetovanje" da očistite formu.

Dodatak za sekundarnog korisnika

Korisničko ime	Ime	Prezime	Uloga	Created On	Datum podjednje prijave na sistem	Aktivacija
Podaci nisu dostupni u tabeli						Pretraga u Excel   Uklj. poveza   Prikazi: 10   unos(a)

Prijava Prethodna Slijedeća Poniđanja

Klikom na link [Dodavanje sekundarnog korisnika](#), primarni korisnik ima mogućnost da definise jednog ili više sekundarnih korisnika, te da ih time veže za poreskog obveznikatako da popuni obrazac predstavljen na slici ispod.

Dodavanje sekundarnog korisnika | Uputstva

Dodavanje sekundarnog korisnika

Prezime \*

Ime \*

JMB \*

E-pošta \*

Broj telefona

Uloga \*

???

Sačuvaj

Polja označena zvjezdicom su obavezna, a klikom na dugme „Sačuvaj“ vrši se provjera unesenih informacija. Ukoliko sekundarni korisnik sa navedenim



JMB već postoji, onda mu se samo formira veza prema poreskom obvezniku primarnog korisnika i on logovanjem na sistem ima mogućnost da iz padajućeg menija izabere ovog obveznika. Ukoliko JMB ne postoji u listi korisnika, kreiraće se novi prepristupni parametri za korisnika sa tim JMB, a koji će biti poslati na adresu e-pošte, koja je navedena prilikom popunjavanja zahtjeva za registraciju sekundarnog korisnika.

U oba slučaja (iako već postoji korisnik sa ovim JMB iako ne postoji) sekundarni korisnik će putem elektronske pošte biti obaviješten o tome da mu je sekundarni nalog aktiviran za poreskog obveznika, čiji primarni korisnik je podnio zahtjev za registraciju sekundarnog korisnika.

Prilikom registracije sekundarnog korisnika, primarni korisnik može mu dodjeliti odgovarajuću ulogu. Uloge su skup prava koja sekundarni korisnik ima nad podacima ovog poreskog obveznika. Lista prava koja su definisana za svaku ulogu nalazi se u jezičku „Uputstva“, što je prikazano na slici ispod.

Dodavanje sekundarnog korisnika

Prezime *	Marko
Ime *	Marković
JMB *	01234567890123
E-pošta *	marko@email.com
Broj telefona	099999999
Uloga *	PortalRoleE, PortalRoleE ??? PortalRoleE, PortalRoleE PortalSecondaryUserRoleA, PortalSecondaryUserRoleA PortalSecondaryUserRoleB, PortalSecondaryUserRoleB PortalSecondaryUserRoleC, PortalSecondaryUserRoleCS

Sačuvaj

## PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA

E-portal daje mogućnost korisnicima da podnesu poreske prijave za one vrste poreza za koje je poreski obveznik registrovan. Prazne poreske prijave za period automatski se kreiraju u glavnom poreskom sistemu i prenose se na e-portal da bi korisnik mogao da ih ispunji i podnese. Klikom na meni „Poreske prijave“ korisniku se nudi izbor između PDV i PDA prijava.

The screenshot shows the top navigation bar with tabs: Poreske prijave (highlighted in orange), Računovodstvo, Moji e-Porezi, Upravljanje pristupom, and O portalu za poreske obveznike. Below the navigation bar, there are two dropdown menus: PDV and Akcize. The main content area is titled "Portal za poreske obveznike".

## PODNOŠENJE PDV PRIJAVE

Klikom na ovu stavku iz menija, korisniku se otvara prozor u vezi sa PDV prijavama.

The screenshot shows the 'Podnošenje PDV prijave' page. On the left, there is a sidebar with filters: 'Poreske prijave: PDV, Porez na dodatnu vrijednost', 'Poreske prijave koje nisu predale (0)', 'Poreske prijave podnesene bez greške', 'Poreske prijave spremne za isplaćivanje', and 'Praktične poreske prijave'. The main content area has a title 'Proknjižene poreske prijave' and a table with columns: Ime poreskog obveznika, Tip poreskog obveznika, Period, Datum poreza, Proklasena obvezica, Zahtijevan povratak, Hodni poreske prijave, and Elektronički. The table contains 374 rows of data, each with a checkbox and a small icon. At the bottom, there are buttons for 'Prethodna', 'Slijedeća', and 'Postojeća', and a note 'Prikazuje 1 do 10 od 374 unosa'.

Na lijevoj strani nalazi se podmeni, koji je, de facto, filter za sve poreske prijave u vezi sa poreskim obveznikom. Filtri se mogu shvatiti i kao poreske prijave grupisane po odgovarajućim statusima. Ti filtri su:



- poreske prijave koje nisu predate (prazne prijave generisane od sistema),
- poreske prijave podnesene bez greške (prijave koje je korisnik mijenjao, ali ih još nije označio spremnim za knjiženje, te su samim tim i dalje podložne izmjenama),
- poreske prijave spremne za knjiženje (prijave koje je korisnik popunio i označio kao spremne za knjiženje i koje se više ne mogu mijenjati),
- proknjižene poreske prijave (prijave koje je serverski proces obradio i proknjižio u računovodstvo),
- zbirne poreske prijave (suma svih validnih i proknjiženih poreskih prijava za poreskog obveznika po periodu),
- odbačene poreske prijave (prijave koje je sistem iz bilo kojeg razloga odbacio i proglašio nevalidnim).

Svaka od ovih stavki ima dalje filtre, koji omogućavaju korisniku da dodatno filtrira prijave unošenjem novih parametara.

Period	<input type="text"/>  
Datum kreiranja	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Izmjena	<input type="text"/> ??? 
Broj protokola	<input type="text"/>
<input type="button" value="Pretraživanje"/> <input type="button" value="Resetovanje"/>	

## PODNOŠENJE REDOVNE PDV PRIJAVE

Korisnik može podnijeti redovnu prijavu tako da sa liste poreskih prijava koje nisu predate izabere onu koju želi da podnese i da klikne na ikonu za unos (olovka u drugoj koloni grida, istaknuta žutim markerom). U ovom meniju

poreski obveznik će, tokom 2018. godine, imati maksimalno tri poreske prijave, a moći će da podnese prijavu samo za tekući period, tj. neće biti „preuranjene“ prijave.

#### Poreske prijave koje nisu predate

Tip poreske prijave	Nredel poreske prijave	Period	Broj prikaza
<input type="button" value="Pretraži"/> <input for="" returnfees"="" search="" search"="" to="" type="button" value="Click "/> <input type="button" value="Reset"/> <input clear="" form."="" reset"="" to="" type="button" value="Click "/>			
PP-PDV			
→ 1712 2017 December	01.01.2018		
→ 1711 2017 November	11.11.2017		
→ 1709 2017 September	10.10.2017	01.07.2017	
→ 1708 2017 August	11.09.2017	01.07.2017	
0608 2006 August	11.09.2006		
0607 2006 July	10.08.2006		
0606 2006 June	10.07.2006		
0605 2006 May	12.06.2006		
0604 2006 April	10.05.2006		
0603 2006 March	12.04.2006		

Nakon klika na ikonu za unos, korisniku se otvara forma kao na slici ispod, koja je suštinski identična papirnatom obrascu PDV prijave.

#### PDV prijava

Porezni obveznik: PDV Obravnički, 0764322/09876 Adresa Ulica 10, 74452 Beograd, Srbija Opština Grad Beograd, Srbija	Period: 0712 Tip poreske prijave: Prijava za poresku na dobitak vrijednost:																				
<b>I Isporuke i nabavke (svi iznos i iskazani bez PDV-a)</b> <table border="1"> <tr> <td><b>IZLazi</b></td> <td><b>ULAZI</b></td> </tr> <tr> <td>(11) Isporuke, (isključujući i one u vanprodajne svrhe) osim onih u pojma 22 i 23: princip 12. Lih</td> <td>2.890,00</td> <td>2.890,00</td> <td>(21) KVE nabavke osim onih u pojma 22 i 23: (22) Vrijednost usvoj:</td> <td>618,00</td> <td>618,00</td> </tr> <tr> <td>(12) Vrijednost izvora:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(23) Vrijednost nabavke od poljoprivrednika:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(13) Isporuke održane preko plaćanja PDV-a:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(43) Predušna naknada za poljoprivrednika:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		<b>IZLazi</b>	<b>ULAZI</b>	(11) Isporuke, (isključujući i one u vanprodajne svrhe) osim onih u pojma 22 i 23: princip 12. Lih	2.890,00	2.890,00	(21) KVE nabavke osim onih u pojma 22 i 23: (22) Vrijednost usvoj:	618,00	618,00	(12) Vrijednost izvora:	0,00	0,00	(23) Vrijednost nabavke od poljoprivrednika:	0,00	0,00	(13) Isporuke održane preko plaćanja PDV-a:	0,00	0,00	(43) Predušna naknada za poljoprivrednika:	0,00	0,00
<b>IZLazi</b>	<b>ULAZI</b>																				
(11) Isporuke, (isključujući i one u vanprodajne svrhe) osim onih u pojma 22 i 23: princip 12. Lih	2.890,00	2.890,00	(21) KVE nabavke osim onih u pojma 22 i 23: (22) Vrijednost usvoj:	618,00	618,00																
(12) Vrijednost izvora:	0,00	0,00	(23) Vrijednost nabavke od poljoprivrednika:	0,00	0,00																
(13) Isporuke održane preko plaćanja PDV-a:	0,00	0,00	(43) Predušna naknada za poljoprivrednika:	0,00	0,00																
<b>II Izlazni PDV</b> <table border="1"> <tr> <td>(41) PDV obračunat na izlaze (oblike i ulaganje):</td> <td>491,00</td> <td>491,00</td> <td>(44) Iznos PDV (ukupno):</td> <td>105,00</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>(71) Iznos PDV-a za uplađu povrat:</td> <td>386,00</td> <td>386,00</td> <td>(90) Zalježnost za povrat (Obraćajte se „X“ ako želite povrat):</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		(41) PDV obračunat na izlaze (oblike i ulaganje):	491,00	491,00	(44) Iznos PDV (ukupno):	105,00	105,00	(71) Iznos PDV-a za uplađu povrat:	386,00	386,00	(90) Zalježnost za povrat (Obraćajte se „X“ ako želite povrat):	0,00	0,00								
(41) PDV obračunat na izlaze (oblike i ulaganje):	491,00	491,00	(44) Iznos PDV (ukupno):	105,00	105,00																
(71) Iznos PDV-a za uplađu povrat:	386,00	386,00	(90) Zalježnost za povrat (Obraćajte se „X“ ako želite povrat):	0,00	0,00																
<b>III PODACI O KRAJNJOJ POTROŠNJI</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="6">PDV na ispravke licenca koja nije registrovana PDV obveznik:</td> </tr> <tr> <td>(32) Federacioni RH:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(33) Republik Srbija:</td> <td>491,00</td> <td>491,00</td> </tr> <tr> <td>(34) Brdo Distrikt:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		PDV na ispravke licenca koja nije registrovana PDV obveznik:						(32) Federacioni RH:	0,00	0,00	(33) Republik Srbija:	491,00	491,00	(34) Brdo Distrikt:	0,00	0,00					
PDV na ispravke licenca koja nije registrovana PDV obveznik:																					
(32) Federacioni RH:	0,00	0,00	(33) Republik Srbija:	491,00	491,00																
(34) Brdo Distrikt:	0,00	0,00																			

Validiraj obrazac

Sačuvaj

Sačuvaj i pripremi za knjiženje

Stampaj

Korisnik ima nekoliko mogućnosti tokom rada sa PDV prijavom i to:

- Validiraj obrazac – da se izvrši provjera unijetih vrijednosti na pravila validacije;



- Sačuvaj – da se unijeti podaci sačuvaju, ali da ostanu dostupni za izmjenu (prijava još nije podnijeta);
- Sačuvaj i pripremi za knjiženje – da se unijeti podaci sačuvaju i prijava označi spremnom za knjiženje (od tog trenutka prijava je zaključana za izmjene i de facto podnijeta);
- Štampaj – da se odštampa prijava.

Korisniku će rezultati ovih akcija biti jasno signalizovani kroz informativni „Message box“, koji će se pojaviti na ekranu.

## PODNOŠENJE IZMIJENJENE/DODATNE PDV PRIJAVE

E-portal daje mogućnost korisniku da kreira izmijenjenu ili dodatnu PDV prijavu. To se radi tako da se u meniju „Proknjižene poreske prijave“ korisnik pozicionira na onaj red, tj. na onu prijavu za koju želi da podnese izmjenu/dopunu. Red izabrane poreske prijave se oboji u plavo, a korisnik potom treba da klikne na dugme „Kreiraj izmijenjenu/dodatnu poresku prijavu“.

Štampano porezne obveznika	Tip porezne prijave	Period	Datum porezne	Društvena jedinica	Zadržane porezne	Model poreske prijave	Dokumenti porezne
<input checked="" type="checkbox"/> E705221005767, RDV Osvršnik	Prijava za porez na dobitak vrijednost (PR-PD)	2017 Nov (CTRS)	15.06.2017	09.06.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> E705221005767, RDV Osvršnik	Prijava za porez na dobitak vrijednost (PR-PD)	2017 March (CTRS)	15.04.2017	13.04.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> E705221005767, RDV Osvršnik	Prijava za porez na dobitak vrijednost (PR-PD)	2017 June (CTRS)	15.07.2017	13.07.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> E705221005767, RDV Osvršnik	Prijava za porez na dobitak vrijednost (PR-PD)	2017 July (CTRS)	15.08.2017	13.08.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> E705221005767, RDV Osvršnik	Prijava za porez na dobitak vrijednost (PR-PD)	2017 October (CTRS)	15.09.2017	13.09.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> E705221005767, RDV Osvršnik	Prijava za porez na dobitak vrijednost (PR-PD)	2017 February (CTRS)	15.03.2017	09.03.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> E705221005767, RDV Osvršnik	Prijava za porez na dobitak vrijednost (PR-PD)	2017 April (CTRS)	15.05.2017	13.05.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> E705221005767, RDV Osvršnik	Prijava za porez na dobitak vrijednost (PR-PD)	2018 September (ASRS)	15.10.2018	13.10.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> E705221005767, RDV Osvršnik	Prijava za porez na dobitak vrijednost (PR-PD)	2018 October (ASRS)	15.11.2018	13.11.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> E705221005767, RDV Osvršnik	Prijava za porez na dobitak vrijednost (PR-PD)	2018 November (ASRS)	15.12.2018	13.12.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prikazuje 1 do 10 od 130 unosa

Nakon toga, korisniku se prikazuje prozor u kojem on treba da izabere da li podnosi izmijenjenu ili dodatnu poresku prijavu i da klikne na dugme „Kreiraj“.

Zatvoriti	Zatvoriti
<b>Izmjeni poresku prijavu</b>	
Model poreske prijave * <input type="button" value="DODATNA, Dodatna"/>	Model poreske prijave * <input type="button" value="IZMENJENA, Izmjeni"/>
Traženo od * <input type="button" value="PoreskiObveznik, Pori"/>	Traženo od * <input type="button" value="PoreskiObveznik, Pori"/>
<input type="button" value="Kreiraj"/>	

Potom se izmijenjena/dodatna poreska prijava kreira i korisnik je može pronaći pod stavkom „Poreske prijave koje nisu predate”, odakle vrši njeno popunjavanje.

Važno je napomenuti da elektronsko podnošenje izmijenjene/dodatne poreske prijave ne oslobađa poreskog obveznika obaveze plaćanja administrativne takse, na način opisan na stranici [www.new.uino.gov.ba/bs/Obavještenje za obveznike za slanje takse na izmjeni PDV prijavu](http://www.new.uino.gov.ba/bs/Obavještenje za obveznike za slanje takse na izmjeni PDV prijavu)

Izmijenjena/dodatna poreska prijava biće sačuvana u sistemu, ali će biti proknjižena nakon što lično ili putem poštanske službe poreski obveznik nadležnom regionalnom centru UIO dostavi dokaz o izvršenoj uplati.

## PODNOŠENJE PDA PRIJAVE

Osnovni principi rada sa PDA prijavama identični su već navedenim principima rada sa PDV prijavama (identičan meni za filtraciju na lijevoj strani i pretragu po prijavama).

## PODNOŠENJE REDOVNE PDA PRIJAVE

Na listi akciznih prijava korisnik bira onu koju želi da unese i to na način da klikne na ikonu olovčice u drugoj koloni tabele.



Poreske prijave | Računovodstvo | Moji e-Porezi | Upravljanje pristupom portala | O portalu za poreske obveznike

Poreske prijave: AKC, AKCZ

**Poreske prijave koje nisu predate**

Period	Datum kreiranja	Dokumentarni datum podnošenja poreske prijave	Doprinos obveznika	Porezni kredit	Izmjenjena prijava	Broj protokola
2017 Nov (1705)	17.01.2018	12.06.2017	0	0	0	0
2016 Nov (1605)	12.05.2017	18.06.2016	0	0	0	0

(Prethodnje 1 | Slijedeće Prethodnje) (Isportiraj u Excel i PDF) | Prikazi | 10 | unosa)

Prikazuje 1 do 2 od 2 ureda

Nakon toga, otvara se forma za unos PDA prijave, koja sadrži isključivo one vrste prihoda za koje je registrovan akcizni obveznik.

Poreske prijave | Računovodstvo | Moji e-Porezi | Upravljanje pristupom portala | O portalu za poreske obveznike

Akcidna poreska prijava

Porezni obveznik: Akcizni obveznik, 9876543210987  
Adresa/Ulica br. 78000 Beograd/Luka  
Opština/Grad: Beograd/Luka  
Hide summary return sheet data

Period: 1705  
Tip poreske prijave: Prijava za akcizi

Vrsta prihoda	Naziv proizvoda	I		II		Obranljena akciza
		Poreska obveznica, kolikozna/HPC	Stopa/raznos po jedinici	Poreska obveznica, kolikozna/HPC	Stopa/raznos po jedinici	
715412	2.1 Operete	(B021)	42,00%	(C021)		
715412	2.2 Operete	(B022)	1,00	(C022)		
715412	Ukupno: 2.1 + 2.2				(C201)	
715412	2.3 Operete sa HPC, razlikom od minimalne cene/ce	(B023)	42,00%	(C023)		
715412	2.4 Operete sa HPC, razlikom od minimalne cene/ce	(B024)	1,00	(C024)		
	Imenos minimalne akcize za uplatu				(C202)	
715412	2.5 Operete i cigaretski	(B025)	42,00%	(C025)		
715412	2.6 Duhani za pušenje	(B026)	97,00	(C026)		
715412	2 Akciza na duhanske preduzećine (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6.)				(C200)	
	Ukupna obveznica					

Korisnik unosi podatke i koristi istu dugmad na formi kao što je ranije objašnjeno za rad sa PDV prijavom.

## PODNOŠENJE IZMIJENJENE/DODATNE PDA PRIJAVE

Zasnovano je na istim principima koji su objašnjeni kod unošenja izmijenjene/dodatne PDV prijave.



# RAČUNOVODSTVO

U meniju „Računovodstvo“, poreski obveznik može da vidi sljedeće stavke: „Obaveze u stvarnom vremenu“, „Moja glavna knjiga“ i „Platni nalozi“.



Izborom „Moja glavna knjiga“ korisniku je omogućeno da pogleda stanje na svojoj poreskoj kartici. Otvaranjem ove stavke menija, korisniku se otvara forma sljedećeg izgleda.

Moja glavna knjiga  
Poreski obveznik PDV Obveznik 8765432109876

Datum izjednačenja pošte	Datum izjednačenja prije	Šifra prihoda	Globalna šifra prihoda	Period	Šifra prihoda	Globalna šifra prihoda	Model poreske prijave	Tip transakcije	Serijski broj	Dat
09.10.2008	0,00	186,50	Globalni (GLOBAL)	Global (000000)	Bank payment (BP)	PDV_Akcijska_Ispitovanika_SifraTransakcije (SP)				
10.10.2007	227,00	0,00		0,00	2007 October (0710)	Porez na dodanu vrijednost (PDV)	PDV_izbave_prema_PDV_prijavama (717211)	Man liability (M)	Redoma (REDOMA)	PDV_Prijava_SifraTransakcije (VR)
10.11.2007	386,00	0,00		0,00	2007 October (0710)	Porez na dodanu vrijednost (PDV)	PDV_izbave_prema_PDV_prijavama (717211)	Man liability (M)	Redoma (REDOMA)	PDV_Prijava_SifraTransakcije (VR)
11.12.2007	211,00	0,00		0,00	2007 November (0711)	Porez na dodanu vrijednost (PDV)	PDV_izbave_prema_PDV_prijavama (717211)	Man liability (M)	Redoma (REDOMA)	PDV_Prijava_SifraTransakcije (VR)
11.12.2007	13,90	0,00		0,00	2007 November (0711)	Porez na dodanu vrijednost (PDV)	Troškovi naknadnog potiskanja prihoda (717314)	Late payment surcharge (LPS)	Redoma (REDOMA)	PDV_PerihalnataPadacija_SifraTransakcije (PT)
28.02.2008	7,00	0,00		0,00	2007 November (0711)	Porez na dodanu vrijednost (PDV)	PDV_zakena_karta (717211)	Interest (INT)	Redoma (REDOMA)	PDV_Iznaknata_zifraTransakcije (VI)
09.06.2007	247,00	0,00		0,00	2007 May (0705)	Porez na dodanu vrijednost (PDV)	PDV_izbave_prema_PDV_prijavama (717211)	Man liability (M)	Redoma (REDOMA)	PDV_Prijava_SifraTransakcije (VR)
09.03.2007	0,00	176,00		0,00	2007 March (0703)	Globalni (GLOBAL)	Global (000000)	Bank payment (BP)		PDV_Akcijska_Ispitovanika_SifraTransakcije (SP)
10.04.2007	249,00	0,00		0,00	2007 March (0703)	Porez na dodanu vrijednost (PDV)	PDV_izbave_prema_PDV_prijavama (717211)	Man liability (M)	Redoma (REDOMA)	PDV_Prijava_SifraTransakcije (VR)
10.07.2007	135,00	0,00		0,00	2007 June (0706)	Porez na dodanu vrijednost (PDV)	PDV_izbave_prema_PDV_prijavama (717211)	Man liability (M)	Redoma (REDOMA)	PDV_Prijava_SifraTransakcije (VR)

Pre Pregledni 1 2 3 4 5 Slijedeća Postignuća  
Stampati Iza  
Bilans: -3,00 Smanjeni krediti: 3.417,10 Smanjeni dugovi: 3.376,10 Preostali krediti: 0,00 Neizmjenjeni dugovi: 3,00

Na ovoj formi poreski obveznik može da vidi detalje iz svoje poreske kartice, da ih eksportuje u Excel, te da izvrši filtriranje stavki na osnovu parametara koje unese u gornji dio forme.

## MOJI E-POREZI

Ovaj modul se sastoji od tri stavke u meniju, kako je prikazano na slici ispod.

The screenshot shows a horizontal menu bar with several items: 'Poreske prijave', 'Računovodstvo', 'Moji e-Porezi' (which is highlighted in orange), 'Upravljanje pristupom', and 'O portalu za poreske obveznike'. Below this, a secondary menu is displayed with three options: 'Moji dokumenti', 'Moja obavještenja', and 'Mej profili'. The background of the page is white, and the text is primarily black or blue.

Planirano je da u meniju „Moji dokumenti“ poreski obveznik može da vidi neke od dokumenata koji se automatski proizvode u glavnom poreskom sistemu, kao, na primjer, razrez poreza, akcize i putarine po službenoj dužnosti uslijed nepodnošenja poreske prijave ili nalog za plaćanje obaveza po osnovu domaćeg PDV-a ili akcize. Svi ovi dokumenti biće vidljivi korisniku kroz ovu stavku menija i prikazani u listi kao na slici ispod.

This screenshot shows a table titled 'Globalno pretraživanje dokumenata'. It includes columns for 'Slovni naziv', 'Slikovni prijel', 'Vrsta izvršbe', 'Pretraživanje učitaja', 'Pretraživanje', and 'Pozadina'. The table has several rows of data. At the bottom, there are buttons for 'Pretrazi u Excel', 'Pretrazi u PDF', 'Prikazi' (with a dropdown menu), and 'Print'. A note at the bottom left says 'Podaci nisu dostupni u tabeli' and 'Pretrazi uključuje podatke'.

Obavještenja o novim dokumentima mogu se vidjeti u gornjem desnom uglu prve stranice e-portala i klikom na njih dolazi se na meni „Moji dokumenti“.

E-portal automatski generiše obavještenja da bi korisnik bio informisan u vezi sa bitnim akcijama koje je pokrenuo sistem ili poreski službenik. Informacija u vezi sa novim ili nepročitanim obavještenjima nalazi se i u gornjem desnom uglu prve stranice e-portala, a klikom na njih dolazi se na meni „Moja obavještenja“, do koje se može doći i kroz modul „Moji e-Porezi“. U meniju „Moja obavještenja“ korisnik može da vidi nepročitana obavještenja i sva obavještenja.

This screenshot shows a table titled 'Nepročitana obavještenja'. It includes columns for 'Ime obavještaja', 'Nepročitana obavještenja (0)', and 'Sve obavještenja'. The table has one row. At the bottom, there are buttons for 'Pretrazi u Excel', 'Pretrazi u PDF', 'Prikazi' (with a dropdown menu), and 'Print'. A note at the bottom left says 'Podaci nisu dostupni u tabeli' and 'Pretrazi uključuje podatke'.

U meniju „Moj profil“ korisnik može da vidi detalje o poreskom obvezniku, opšte informacije i vrste poreza za koje je poreski obveznik registrovan, a što je prikazano na slikama ispod.

Screenshot of the "Opštne informacije o poreskom obvezniku" section of the tax declaration portal. It shows basic information about the taxpayer, tax periods, contact details, and address.

**Poreski obveznik:**  
Akcioni obveznik,  
9878545210987

**Detalji o poreskom obvezniku**

**Opre informacije**  
Vrste poreza

**Opštne informacije o poreskom obvezniku**

Jedinstven identifikacioni broj	9876442210987
Ime	Ačioni obveznik
Vrsta statusa	Učlanjen, dobitnik
Glavna djelatnost	Šifra
	12.00
Opis aktivnosti od strane poreskog obveznika	Prizvodnja duralnih proizvoda
Predviđeni prenos do kraja godine	17.500.000,00
Predviđeni proračun	16.820.000,00
Pod podaci za platljene	
Datum rođenja obveznika	
Status poreskog obveznika	ACTIVE, Aktivan
Preferrirani jezik	Cyrilic (sr-Cyr-GA)
Poreski ured	1. Banja Luka

**Detalji o kontaktu**

E-mail kompanije  
Telefon kompanije

**Izmjeni detalje o kontaktu**

**Glavna adresa**

Naziv ulice	Ulica bb
Broj	
Poštanski broj	78000
Grad	Bosna / Jajce
Optima	Banja Luka
Regionalni centar	Banja Luka
Entitet	Republika Srpska
Društvo	BA, Bosna i Hercegovina

Klikom na „Opštne informacije“ korisniku se nudi pregled opštih informacija o poreskom obvezniku, kao i mogućnost da promijeni kontakt podatke u vezi sa adresom elektronske pošte i brojem telefona. Bitno je napomenuti da ovu izmjenu može uraditi samo primarni korisnik.

Kad korisnik klikne na dugme **[Izmjeni detalje o kontaktu]**, otvara mu se forma za unos novih podataka kao na slici ispod.

**Detalji o kontaktu**

**E-mail adresa**

**Broj telefona**

**Sačuvaj** **Poništi**

Klikom na stavku „Vrste poreza“, korisnik može da vidi za koje je vrste poreza registrovan poreski obveznik, u čije ime koristi e-portal, kao i datum registracije.

POV							(Exportuj u Excel   Export u PDF   Povez uživo   Prikazi) 10 ▾ ▾ [unesi(A)]	
Status	Naziv vrste poreza	Datum začjeva	Vazi od	Vazi do	Datum poslovne transakcije	Krajnji rok za dobrovoljnu registraciju	Reference number	Predmet
REGISTRED, Registriran	PDV_Porez na dobitnu vrijednost	30.09.2005	21.10.2005		21.10.2005			
Prez Prethodno 1 Slijedeća Prošlođeja								
Akcije								
(Exportuj u Excel   Export u PDF   Povez uživo   Prikazi) 10 ▾ ▾ [unesi(A)]								
Status	Naziv vrste poreza	Datum začjeva	Vazi od	Vazi do		Reference number	Predmet	
Podaci nisu dostupni u tabeli								
Prez Prethodno 1 Slijedeća Prošlođeja								
Cartina								
(Exportuj u Excel   Export u PDF   Povez uživo   Prikazi) 10 ▾ ▾ [unesi(A)]								
Status	Naziv vrste poreza	Datum začjeva	Vazi od	Vazi do		Reference number	Predmet	
REGISTERED, Registriran	CUS_Carte	06.04.2007		06.04.2007				
Prez Prethodno 1 Slijedeća Prošlođeja								
Podatkovna spredaja								
(Exportuj u Excel   Export u PDF   Povez uživo   Prikazi) 10 ▾ ▾ [unesi(A)]								
Status	Naziv vrste poreza	Datum začjeva	Vazi od	Vazi do		Reference number	Predmet	
Podaci nisu dostupni u tabeli								
Prez Prethodno 1 Slijedeća Prošlođeja								

## UPRAVLJANJE PRISTUPOM PORTALU

Na ovom meniju su trenutno dvije stavke i to: „Moji sekundarni korisnici“ i „Izmjeni lozinku“, kako je prikazano na slici ispod.

Dobrodošli na Portal za poreske obveznike

Moji sekundarni korisnici

Izmjeni lozinku

U meniju „Upravljanje korisnicima“ primarni korisnik za poreskog obveznika može da vidi listu svih svojih sekundarnih korisnika, kao i datum posljednje prijave na sistem, kao što je prikazano na slici ispod.

Upravljanje korisnicima

Korisničko ime	Ime	Prezime	Uloga	Created On	Datum posljednje prijave na sistem	Aktivan
JohnPVS	Zoran	Perićević	primarni korisnik	15.12.2017 14:02:07	15.12.2017 16:29:40	DA
JohnPVS2	Zivo	Jevtić	portalecondaryuserrole	28.12.2017 10:52:03		DA
JohnPVS3	Mirko	Mirković	portalecondaryuserrole	18.12.2017 15:39:32		DA

Prez Prethodno 1 Slijedeća Prošlođeja

(Exportuj u Excel | Učitaj posove | Prikazi) 10 ▾ ▾ [unesi(A)]

Ukoliko korisnik e-portala u bilo kojem trenutku bude htio da izmijeni svoju lozinku, on to može da uradi bez problema i to popunjavanjem jednostavne forme za izmjenu lozinke, kao što je prikazano na slici ispod.

### Izmijeni lozinku

Sadašnja lozinka \*

Nova lozinka \*

Potvrdi lozinku \*

Lozinka mora ispunjavati sljedeće uslove:

1. Mora imati najmanje 8 karaktera.
2. Mora sadržati najmanje 1 broj.
3. Mora sadržati najmanje jedno veliko slovo.
4. Mora sadržati najmanje jedno malo slovo.

BILJEŠKE



BILJEŠKE



BILJEŠKE



BILJEŠKE



BILJEŠKE

